

Na osnovu člana 130 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list RCG", br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06) i člana 33. stav 1 tačka 50 a u vezi sa članom 115 Statuta opštine Berane ("Službeni list RCG-opštinski propisi", br. 21/04 i 34/06), Skupština opštine Berane, na sjednici održanoj dana **21. 08. 2009.** godine donijela je

O D L U K U
o uspostavljanju saradnje i bratimljenju Opštine Berane sa
Opštinom Esch-sur-Alzette iz Luksemburga

Član 1.

Opština Berane i Opština Esch-sur-Alzette iz Luksemburga, na principima izražene volje, međusobnog uvažavanja i obostranih interesa njihovih građana, bratime se u cilju uspostavljanja privredne, ekonomske, kulturne i socijalne saradnje.

Član 2.

Saradnja opština zasnivaće se na razvoju i unapređenju iskustava u demokratskom funkcionisanju lokalne uprave, razmjeni informacija i razvoja komplementarnih djelatnosti od obostranog značaja, a ostvarivaće se kroz neposredne kontakte privrednih organizacija, privrednika, vaspitno-obrazovnih ustanova, kulturnih institucija, društvenih i sportskih organizacija, udruženja i građana.

Član 3.

Ovlašćuje se Predsjednik Opštine Berane da u skladu sa ovom Odlukom, potpiše Povelju, o saradnji i bratimljenju Opštine Berane i Opštine Esch-sur-Alzette.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu CG-opštinski propisi”.

SKUPŠTINA OPŠTINE BERANE

Broj:02-030-155
Berane, 24. 08. 2009.g.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,
Samir Agović,s.r.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 130 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list RCG", br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06), kojim je propisano, da opština može u okviru svojih nadležnosti slobodno saradivati sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugih zemalja radi ostvarivanja zajedničkih interesa.

Članom 115 Statuta opštine Berane("Sl. list RCG-opštinski propisi br. 21/04 i 34/06) propisano je da, Opština ostvaruje saradnju sa drugim gradovima i opštinama u zemlji i inostranstvu u oblastima od zajedničkog interesa u skladu sa Ustavom i zakonom, kao i da Odluku o saradnji donosi Skupština opštine.

Inicijativu Asocijacije „Priateljstvo Luksemburg-Crna Gora”, radi zblizavanja i učvršćivanja saradnje i prijateljskih veza između Opštine Esch-sur-Alzette iz Luksemburga i Opštine Berane, obaviješteni smo o zvaničnoj sjednici sa Odborom za integracije i predstavnicima Opštine Esch-sur-Alzette iz Luksemburga, da se uspostavi privredna, ekonomska i kulturna saradnja, kao i prihvatanje predloga te Asocijacije „o bratimljenju sa crnogorskom Opštinom Berane”.

U tom obavještenju stoji da je Opština Esch-sur-Alzette, poslije Opštine Luksemburg najveća opština u Luksemburgu i najrazvijenija na jugu države, gdje je lociran i Univerzitet, da daje velike mogućnosti saradnje, a između ostalog, razmjena učenika, studenata, naučnog, kulturnog, sportskog i umjetničkog programa, turističkih posjeta, privredne saradnje, duhovnog obrazovanja i dr.

Iz predloga-inicijative Asocijacije „Priateljstvo Luksemburg-Crna Gora”, nesumljivo proizilazi značaj povezivanja Opštine Berane sa Opštinom Esch-sur-Alzette.

Predlažem da prihvatite Odluku kao u tekstu.